









**Table 1.1
Sampling Rationale for March 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Sampling
												Frequency:
DOM-2		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
FO-8	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
FO-17	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-22		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
FO-J1											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
FO-J1, EP	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed
HS-2	NS										Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
HS-3	NS		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-2											Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 04
I10-4	NS									NS	Yes	As needed, once annually
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
I10-7	NS	NS		NS	NS	NS			NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	As needed
JW-6		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-7		NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-9											Yes	Qtrly
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-12		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-13		NS	NS	NS	NS		NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-14											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-14-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	As needed
JW-26	NS	NS		NS							Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-27	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-28	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-29	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS					Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-1											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-2											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-3											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-2/LS-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)

	VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.		VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.		Yes	Sampled in March 2004
	VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.		This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months. A1 - after GAC canister #1 A2 - after GAC canister #2 *JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.		FT	First event for sampling by CSSA.
					NS	Not sampled for that event.
						No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

**Table 1.1
Sampling Rationale for March 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Sampling
												Frequency:
LS-4											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-5											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-6											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-6-A2				NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-7											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
LS-7-A2				NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	As needed
OFR-1	NS										Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
OFR-2	NS	NS									Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
OFR-3											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
OFR-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS				NS	Yes	As needed, once annually
RFR-3	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
RFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	
RFR-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	FT	
RFR-6		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
RFR-7		NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
RFR-8		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
RFR-9			NS		NS	NS	NS			NS	NS	As needed, once annually
RFR-10											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
RFR-10-A2				NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-10-B2				NS	NS	NS	NS	NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-11											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
RFR-11-A2				NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-12											Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04









Total samples to collect March 2004: 38

Total Pre GAC 28

Total Post GAC 8

First Time Samples 2

Total number of samples: 38

	VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.		VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.		Yes	To be sampled in March 2004
	VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.		This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months. A1 - after GAC canister #1 A2 - after GAC canister #2 *JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.		FT	First event for sampling by CSSA.
					NS	Not sampled for that event.
						No VOCs detected. Sample on an as needed basis.